


DIVHAMBALONGA TSIVENDA

Bugu ya!
Themo 1 & 2



DIVHAMBALONGA TSIVENDA – Gireidi ya 2 Bugu ya |

ISBN 978-1-4315-0002-4



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:




MATHEMATICS IN TSIVENDA
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-4315-0002-4
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
7th Edition

ISBN 978-1-4315-0002-4
9 781431 500024

1 2 3 4

Zwi re ngomu

Nomb	hoho	Sia ari
1	N e na mu a wa hashu	2
2	Uvhalela	4
3	Nomboro	6
4	Nomboro dzirwe hafhu	8
5	Mu anganyo na mu uso	10
6	Ukovhana tshede	12
7	Phetheni	14
8	Zwivhumbeo	16
9	Bola na zwibogisi	18
10	Vhulapfu	20
II	Tshileme	22
I2	Khaphasithi	24
I3	Tshifhinga	26
I4	Kha enda ya uvha a Mabebo	28
I5	Kuvhanganyani ni vhekanye	30
I6	Vhalani ni alutshedze	32
I7	Rangela, tevhela na vhukati	34
I8	Nomboro 1–30	36
I9	Mitalombalo	38
I20	Mitalombalo miñwe	40
I21	Mu anganyo na mu uso	42
22	Ma uvha, vhege na mi wedzi	44
23a	Mu anganyo	46
23b	Mu uso	48
24	Muñanganyo muñwe hafhu	50
25	Tshede	52
26	Tshede dzinoutu (ya bammbiri)	54
27	Phetheni	56
28	Phetheni dzirwe hafhu	58
29	Muandiso: × 2	60
30	Muandiso: × 5	62
31	Zwitori zwa muandiso	64
32	Zwithu zwa siararo (3-D)	66



Nomb	hoho	Sia ari
33	Vhekanyani nomboro ni dzi vhambedze: 1–40	68
34	Vhekanyani nomboro ni dzi vhambedze: 40–50	70
35	Nomboro 40–50	72
36	Zwikwea, rekithiengele, thiraiengele na zwitendeledzi	74
37	Muñanganyo na muñuso u swika kha 20	76
38	Muñanganyo na muñuso u swika kha 50	78
39a	Muñanganyo muñwe hafhu	80
39b	Muñanganyo muñwe hafhu	82
40	Vhulapfu	84
41	Muñuso muñwe hafhu	86
42a	Muñuso munzhi	88
42b	Muñwe muñuso hafhu hafhu	90
43	Ulemela na u leluwa	92
44	Phetheni dza nomboro: Nga zwivilizwihili	94
45	U inga kavhili (U davhula)	96
46	Ingani kavhili hafhu	98
47	Ingani kavhili	100
48	Nyiningakavhili hafhu	102
49	Zwifaredzi na khaphasithi	104
50	Muandiso: × 3	106
51	Phatheni dza nomboro: Nga tharu	108
52	Muandiso: × 4	110
53	Phatheni dza nomboro: Nga nnanña	112
54	Zwitori zwa muandiso hafhu	114
55	Awara/Iri	116
56	Phetheni dza nomboro: Nga tthanu	118
57a	Miminete	120
57b	Miminete hafhu	122
58	Uvhea nga zwigwada na u kovhana	124
59	Uvhea nga zwigwada na u kovhekana hafhu	126
60	Uvhea nga zwigwada na u kovhekana hafhu hafhu	128
61	Uvhea nga zwigwada na u kovhana	130
62	Dzi hafu: I–20	132
63	Ukovhana 20–50	134
64	Data	136
	Tshigeriwa 1	
	Tshigeriwa 2	



Vho Angie Motshekga
Minista wa Muhasho wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty
Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo iñwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Enver Surty.

Bugu dza u shumela dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshinwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi two ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothé dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo lauri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha linwe na linwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhuluamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwithio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphiña nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphiña na vhana avha.

Ri ri kha vhona na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0002-4

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Gireidi ya

2



NGA TSHIVENDA

Bugu iyi ndi ya:



TSHIVENDA

Bugu ya

I



Deithi:

Nñe na muṭa wa hashu

Ndi na miñwaha
ya malo.



Nomboro ya
nnđu ya hashu
ndi 12.



Ndi nñe muṭukusa
muṭani wa
hashu.



Ndi na
khaladzi
mbili.



Khotsi anga
vha na miñwaha
ya 32.



Dzhenisani phindulo kha mbudziso idzi nga ha inwi na muṭa wa hanu.

Dzina ḥanga ndi _____.

Ndi na miñwaha ya _____.

Miñwaha mivhili yo fhelaho ndo vha ndi na miñwaha ya _____.

Nga murahu ha ḥwaha muthihi ndi ḫo vha ndi na miñwaha ya _____.

Ndi dzula ha _____.


Ndi nnyi muhulwanesa muṭani wa hanu?

ᬁwalani uri vha na miñwaha mingana.

Ndi nnyi muṭukusa muṭani wa hanu?

ᬁwalani uri u na miñwaha mingana.

Deithi ya ḥamusi ndi _____.



Olani tshifanyiso tsha muča wa hanu.




1 2 3 4 5 6 7 8 9



Teacher:
Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Dethi:

Uvhalela



Dadzani zwikhala zwi si na tshithu.



matšo

zwithoma



zwihaswa



matšo

zwithoma

zwihaswa





mat^o

zwithoma

zwihaswa






mat^o

zwithoma

zwihaswa



Kovhani zwithoma
na zwihaswa zwi tshi
lingana.



Teacher:
Sign:
Date:



Nomboro


Dethi:

Vhalani zwiga zwa nomboro na maipfì zwi re kha bodo ya u ñwalela.

1	73	59	tahe	fuminthihi
66	35		fumiïna	rathi
42	97	ina	fumisumbe	
24	32		fumit <u>a</u> he	fumi



Ñwalani tshivhalo tsha mabaloni tshibulokoni.





Nwalani nomboro dzi tevhelaho nga maipfi.

6	12	
4	7	
8	17	
I	14	
2	22	
5	18	
0	II	
10	20	
3	15	
q	13	




37 38 39 40 41 42 43 44

89 90 91 92 93 94 95 96



Teacher:
Sign:
Date:

Nomboro dziñwe hafhu



Olanī \triangle kha nomboro dza ivini na \circ kha dza odo.



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20




Tshivhalo tsha nn̄du.





Vhalani mivhala mivhili ya vhulungu.



Nwalani nomboro ya:

$$10 \quad 2 = \boxed{12}$$

$$10 \quad 3 = \boxed{}$$

$$10 \quad 5 = \boxed{}$$

$$10 \quad 8 = \boxed{}$$

$$10 \quad 9 = \boxed{}$$

Ri nga i nwala sa:

$$10 + 2 = 12$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Phindulo ndi ifhio?

$$10 + 1 = \boxed{}$$

$$10 + 8 = \boxed{}$$

$$10 + 5 = \boxed{}$$

$$10 + 9 = \boxed{}$$

$$10 + 2 = \boxed{}$$

$$10 + 4 = \boxed{}$$

$$10 + 6 = \boxed{}$$

$$10 + 3 = \boxed{}$$

$$10 + 7 = \boxed{}$$




13 5 7 9 11 13 15 17 19

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Teacher:
Sign:
Date:


Mutanganyo na mutuso



Tanganyani ni tuse.



$$9 + 8 = \boxed{17}$$



$$18 - 8 = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Rekanyani.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$6 + 5 = \boxed{}$$

$$8 + 9 = \boxed{}$$

$$11 + 3 = \boxed{}$$

$$12 - 5 = \boxed{}$$

$$8 + 7 = \boxed{}$$

$$3 + 8 = \boxed{}$$

$$9 - 5 = \boxed{}$$


$$16 - 9 = \boxed{}$$

$$6 + 4 = \boxed{}$$

$$8 + 4 = \boxed{}$$

$$8 - 4 = \boxed{}$$

$$6 - 4 = \boxed{}$$



Tanganyani.

$$\begin{array}{r} \text{[apple]} + \text{[apple]} + \text{[apple]} + \text{[apple]} = \text{[apple apple apple apple apple apple apple apple]} \\ 2 + 2 + 2 + 2 = 8 \end{array}$$

	+		+		=			
+	+	+	=					
	+		+		=			
+	+	+	=					
	+		+		+		=	
+	+	+	+	=				
	+		=					
+	=							



Rekanyani.

$2 + 2 + 2 = \boxed{}$

$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = \boxed{}$

$2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{}$

$4 + 4 = \boxed{}$

$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{}$

$4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{}$

$5 + 5 + 5 = \boxed{}$

$5 + 5 = \boxed{}$

$1 + 1 + 1 = \boxed{}$





2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Teacher:
Sign:
Date:

U kovhana tshelede



Kovhanani mitshelo i re afho fhasi.



Fhedzisani.



5 senthe



Khalaran khoini kana noutu dzone u itela uri musi dzo ḥanganywa dzi ite tshivhalo (gemo) tshi no fana na tshi re kha khoini kana noutu ya tshifanyiso kha rou iñwe na iñwe.



= 10c



= 10c



= 5c



= 2c



= 1c



= 2c



= 5c



= 2c



= 2c



= 1c



= 2c



= R5



= R2



= RI



= RI



= RI



= R2



= R2



= R5



= RI




= R5



= RI



= R5



RI 1c R5 5c RIO



Teacher:
Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16


17

18


19

20


Phetheni




Kopololani phetheni kha zwikhala zwi re afho fhasi dzi tshi bva kha bodo ya tshoko.




Engedzani phetheni.







Khalarani vhulungu ni tshi khou ralo u vhu vhala nga vhuvhili.



Khalarani maluvha ni tshi khou ralo u a vhala nga matānu.



Khalarani vhulungu ni tshi khou ralo u vhu vhala nga mahumi.




O O A O O I A O O I A





Teacher:
Sign:
Date:


Zwivhumbeo




Khalarani rekithiengele nga muvhala wa lutombo, zwitendeledzi nga mutswuku na thofu nde raru nga wa ṭada.



 Khalarani zwitendeledzi zwoṭhe zwiḥulwane nga muvhala mutswuku, rekithiengele nga mudala na thofu nde raru ṭhukhu nga wa ṭada.



 Naa masia aya ndi a tswititi kana tshipulumbu? Khalarani phindulo i re yone.




tswititi

tshipulumbu



tswititi

tshipulumbu



tswititi

tshipulumbu



Olani lula luriwe lufhafha lwa tshisu.




O O O O O O O O O O

O A I O A I O A I O A I O



Teacher:
Sign:
Date:

Bola na zwibogisi



Tangedzelani zwibogisi nga muvhala wa lutombo na bola nga mutswuku.




Khalarani phindulo yone.



Tshibogisi tshi a

swenda

kunguluwa




Bola i a

swenda

kunguluwa



Khalarani phindulo yone.



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi




matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



matungo
a tshipulumbu
matungo
a tswititi



Ambani arali bola i murahu, nga phanda ha, tsini na kana nga nthha ha tshibogisi.



murahu ha	nga phanda ha
tsini na	nga nthha ha




murahu ha	nga phanda ha
tsini na	nga nthha ha



murahu ha	nga phanda ha
tsini na	nga nthha ha



murahu ha	nga phanda ha
tsini na	nga nthha ha




Teacher:

Sign:

Date:


10

Themo ya |



Vhulapfu

Vha khou ita mini?



Ndi tshidimela tshifhio tshi re tshipfufhi kana tshilapfu?



tshilapfu

tshilapfu



tshilapfu

tshilapfu




Ndi tshifato tshifhio tshi re tshilapfu kana tshipfufhi?



tshilapfu

tshilapfu



tshilapfu

tshilapfu



Ndi muthu uf hio a re
mupfufhi kana mulapfu?



mupfufhi

mupfufhi

mupfufhi


mupfufhi



Shumisani tshigeriwa | tsha tshanda. Thofu nde ina iyi yo lapfa nga zwanda zwingana?
Shumisani tshigeriwa | tsha nayo. Thofu nde ina yo lapfa nga nayo nngana?




Zwino kalani vhulapfu ha thofu nde ina nga zwanda na nayo.



Teacher:
Sign:
Date:


Tshileme



Bulani uri tshithu tshi a lemela kana u leluwa u f'hira tshiñwe naa.



lemela





lemela

leluwa




Tagedzelani tshithu tshi no lemela.





Naa tshithu itsho tshi lemela u fhira kana zwituku kha khilogireme nthihi?



lemela



lemela

leluwa



lemela

leluwa



lemela

leluwa



lemela leluwa



Teacher:

Sign:

Date:


Ambani nga tshifanyiso.

Khaphasithi

Dethi:



Khalarani phindulo yone.



dala

a hu na tshithu

hafu

dala

a hu na tshithu

hafu



dala

a hu na tshithu

hafu

dala

a hu na tshithu

hafu



dala


a hu na tshithu

hafu


dala

a hu na tshithu




hafu





Tshikalo tshithihi tshi ḋadza u swika kha maka ya u thoma kha dzhege iyi.
Ndi zwikalo zwingana zwa ḋo ḋadza dzhege iyi?



Ndi zwikalo zwingana zwo shelwaho kha dzhege idzi?



Dzhege i re kha tsha monde i fara l̄īl̄ītha ya dzhusi. Ndi dzhege ifhio i re na dzhusi i linganaho nahone ndi dzhege ifhio i re na ḫukhu.



Teacher:
Sign:
Date:




dala a hu na tshithu



Tshifhinga

Dethi:

Iyani kha Tshigeriwa I. Gerani maipfi ni a nambatedze fhasi ha zwifanyiso ni tshi sumbedza tshifhinga.



Fhedzisani mafhungo.


Ndi _____ nga matshelonitsheloni.

Ndi _____ nga matsheloni.

Ndi _____ nga masiari.

Ndi _____ duvha linwe na linwe.

Ndi _____ u lenga duvha linwe na linwe.



Mulovha

Namusi

Matshelo



Fhindulani mbudziso.

Nwana u khou ita mini namusi? _____

Nwana o ita mini mulovha? _____

Nwana u do ita mini matshelo? _____



Olani tshifanyiso tsha inwi muñe.

Matshelo

Namusi

Mulovha



Mulovha

M M L L A O M M A O M M A O



Teacher:
Sign:
Date:

14


Themo ya |

Khalenda ya Duvha la Mabebo

Dethi:



14 Luhuhi





Ńwalani dzina ḥa ńwana muñwe na muñwe a re kīlasini ya vhoiwe kha iyi khalenda ya maduvha a mabebo.

Phando

Luhuhi

Thafamuhwe

Lambamai

Shundunthule

Fulwi

Fulwana

Thangule

Khubvumedzi

Tshimedzi

Lara

Nyendavhusiku



Duvha ḥa mabebo
langa ndi ḥa




Teacher:
Sign:
Date:

15

Themo ya!

Kuvhanganyani ni vhekanye

Dethi:



Kuvhanganyani na u vhekanya bola ni dzi ole kha tshibogisi tshone.

--	--	--	--

bola dala

bola tswuku

bola dza lutombo

bola dza tada



Kuvhanganyani maluvha ni a vhekanye.



maluvha
a tada

maluvha
matswuku



maluvha
a phephulu

maluvha
a pinki


maluvha
a tshitopana





Vhekanyani zwithu. Itani nyolo dzañu vhoiwe vhañe.



zwithu zwi leluwaho




zwithu zwi lemelaho



bola tħukku




bola khulwane



zwibogisi zwiġuku




mabogisi mahulwane





Teacher:
Sign:
Date:

Vhalani ni ṭalutshedze


Dərhi:



Vhekanyani khirayoni. Itani nyolo yadzo.



Vhekanyani maluvha. Itani nyolo yao.




Vhekanyani makole na misengavhadzimu. Zwi oleni.





Fhindulani mbudziso.



Ndi thiraiengele nngana dzi re hone?


Ndi thiraiengele nngana dzi re hone?

Ndi zwitendeledzi zwingana zwi re hone?

Hu na thiraiengele nnzhi kana rekithiengle naa?

Hu na zwitendeledzi zwinzhi kana thiraiengele naa?


Hu na zwitendeledzi zwinzhi kana rekithiengle naa?



Hu na dzhege nngana dzi si na tshithu?

Hu na dzhege nngana dzi re hafu?

Hu na dzhege nngana dzo dala?



Teacher:

Sign:

Date:


Dethi:

Rangela, tevhela na vhukati



Talutshedzani nomboro ni tshi khou shumisa maipfi rangela vhukati ha na murahu ha.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




Tsumbo: Bola iñwe na iñwe tswuku i vhukati ha bola mbili dza lutombo.



Nwalani nomboro yone kha tshikwea.



Dzhenisani nomboro dzi no khou ṭahelaho.




Ndi nomboro ifhio i no rangela **8**? _____

Ndi nomboro ifhio i re tevhela **16**? _____

Ndi nomboro dzifhio dzi re vhukati ha **8** na **12**? _____



Khałarani nga muvhala wa lutombo nomboro dzi re vhukati ha 14 na 17. Khałarani nga muvhala mutswuku nomboro i no rangela 14. Khałarani nga wa ṭađa nomboro ya murahu ha 17.



Nwalani nomboro dzothé dzi re kha vhulungu ha ṭađa.

Nomboro dzi re kha vhulungu ha ṭađa dzi pfí mini.

Nwalani nomboro dzothé dzi re kha vhulungu ha pinki.

Ni vhidza mini nomboro dzi re kha vhulungu ha pinki dzi pfí mini?



Kovhani vhulungu ha ṭađa kha vhana vho ambaraho zwikhipha zwa ṭađa. Ndi vhulungu vhungana vhune muñwe na muñwe a nga wana? _____ Hu na vhulungu ho salaho naa? _____

Kovhelani vhulungu ha pinki vhana vho ambaraho pinki. Ndi vhulungu vhungana vhune muñwe na muñwe a wana? _____



Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho.

Nwalani nomboro tharu dza ivini dzine dza tevhela 12? _____

Nwalani nomboro tharu dza odo dzine dza tevhela 14? _____

Ndi nomboro dzifhio dza odo dzine dza ḍa vhukati ha 18 na 24? _____

Nwalani nomboro dza ivini dzi re vhukati ha 8 na 18? _____



Teacher:
Sign:
Date:



Dethi:


Nomboro 1 – 30

Ndi bugu nngana dzi re hone?

Ndi khambana nngana dza pennde dzi re hone?



Ndi vhulungu vhungana hu re hone?




Ndi bugu nngana dzi re hone?





Dzhenisani nomboro dzo ṭahelaho.






Lavhelesani kha tsumbo ya u thoma ni fhedzise dzinwe dzothé.

18	= fumi la	1	+ yuniti dza	8	kana	18	= 10	+ 8
15	= mahumi a		+ yuniti dza		kana		=	
19	= mahumi a		+ yuniti dza		kana		=	
22	= mahumi a		+ yuniti dza		kana		=	
24	= mahumi a		+ yuniti dza		kana		=	




Ndi vhulungu vhungana he na vhala?



Nomboro

Ri nga i nwala sa:

$$20 + \boxed{} = 24$$



Nomboro

Ri nga i nwala sa:

$$20 + \boxed{} = 28$$



Nwalani nga mai pfi.

- 10 _____
12 _____
14 _____
16 _____
18 _____
20 _____
22 _____
24 _____

- 11 _____
13 _____
15 _____
17 _____
19 _____
21 _____
23 _____
25 _____



Lavhelesani tsumbo ya u thoma ni fhedzise mbalo dzo salaho.

25	= mahumi a	2	+ yuniti dza	5
13	= mahumi a		+ yuniti dza	
26	= mahumi a		+ yuniti dza	

22	= mahumi a	2	+ yuniti dza	2
21	= mahumi a		+ yuniti dza	
19	= mahumi a		+ yuniti dza	



Teacher:
Sign:
Date:

|q|

Themo ya |





Dethi:


Mitalombalo




Dzhenisani nomboro dzo t̄ahelaho.



Muvhudā wo fhufha u swika ngafhi? Shumisani mutualombalo kha u wana phinduho.








Phala yo fhufha u swika ngafhi? Shumisani mutualombalo kha u wana phinduho.





Fhedzisani mutualombalo. Muvhuða wo fhufha u swika ngafhi?



Teacher:
Sign:
Date:


20

Themo ya |





Dethi:

Mitalombalo miñwe





Shumisani matalombalo uri u ni thuse kha u wana phindulo.





Thusani phala u ñwala mbalo.

Shumisani matalombalo uri u ni thuse kha u wana phindulo.







Thusani muvhuda u ንwala mbalo.



Thusani phala u ንwala mbalo.



Teacher:
Sign:
Date:


2I

Themo ya |



Dethi:

Mutanganyo na mutuso



Nwalani tshivhalo tsha vhulungu.

Ndi vhulungu vhutswuku vhungana vhu re hone?

Ndi vhulungu ha lutombo vhungana vhu re hone?

Ndi vhulungu vhudala vhungana vhu re hone?

Ndi vhulungu ha tshitopana vhungana vhu re hone?

Ndi vhulungu ha phephulu vhungana vhu re hone?




Nwalani tshivhalo tsha malungu a muvhala muñwe na muñwe zwibogisini zwone ni a ḥanganye.

vhutswuku	
ha ḥada	
ha tshitopana	
ha phephulu	
ha buraweni	

vhudala	=	
ha pinki	=	
ha lutombo	=	
vhudala	=	
ha ḥada	=	



Fhedzisani phetheni.





Shumisani vhulungu kha u dadza zwibogisi.

$$\begin{array}{ccc} \text{Red circles} & + & \text{Blue circles} \\ \boxed{8} & + & \boxed{7} \\ = & & \boxed{15} \end{array}$$


$$\begin{array}{ccccccc} \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} \\ + & \textcolor{blue}{\bigcirc} & \textcolor{blue}{\bigcirc} & + & \textcolor{blue}{\bigcirc} & \textcolor{blue}{\bigcirc} & \textcolor{blue}{\bigcirc} \\ 8 & + & 2 & + & 5 & = & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \textcolor{red}{\bullet} & + & \textcolor{blue}{\bullet} & \textcolor{blue}{\bullet} & \textcolor{blue}{\bullet} & \textcolor{blue}{\bullet} & \textcolor{blue}{\bullet} & = \\ \boxed{9} & & & & & & & + & \boxed{6} & & & & & & = & \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & \textcolor{red}{\bigcirc} & + \\ \textcolor{blue}{\bigcirc} & + & \textcolor{blue}{\bigcirc} & + & \textcolor{blue}{\bigcirc} & \textcolor{blue}{\bigcirc} & = \\ \boxed{q} & + & \boxed{} & + & \boxed{} & = & \boxed{} \end{array}$$



Livhanyani tshifanyiso na mbalo ni ^{nee} phindulo.



$7 - 5 =$

$$9 - 4 =$$

$8 - 3 =$

$5 - 4 =$

$$6 - 2 =$$



Shumani
mbalo.

$$\begin{array}{r} q \\ - \\ 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

A horizontal row of eight green circles. The first five circles are solid green, while the last three are green with a diagonal line through them. Below this row is a subtraction equation: a blank square minus a blank square equals a blank square.

A horizontal row of six blue circles. The first four circles have a diagonal line through them, indicating they are being subtracted. Below the circles is a subtraction equation: $\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$.



Teacher:
Sign:
Date:

Maðuvha, vhege na miñwedzi

Musumbuluwo

ꝝavhuvhili

ꝝavhuraru

ꝝavhuñā

ꝝavhuñānu

Mugivhela

Swondaha

Phando	Luhuhi	ꝝafamuhwe
Lambamai	Shundunthule	Fulwi
Fulwana	ꝝhangule	Khubvumedzi
Tshimedzi	ꝝara	Nyendavhusiku

Fhindulani mbudziso dici tevhelaho dici no kwa maðuvha a vhege.

Ndi ðuvha ꝫifhio ꝫi no rangela ꝝavhuraru? _____

Ndi ðuvha ꝫifhio ꝫi no rangela ꝝavhuraru? _____

Ndi ðuvha ꝫifhio ꝫi no tevhela Mugivhela? _____

Ndi ðuvha ꝫifhio ꝫi re vhukati ha Musumbuluwo na ꝝavhuraru? _____

Arali Musumbuluwo hu ðuvha Ꝭa u thoma, izwo ꝝavhuñānu ndi ðuvha Ꝭa _____

Ndi maðuvha afhio a ðaho vhukati ha ꝝavhuraru na Mugivhela? _____

Fhindulani mbudziso dici tevhelaho dici no kwama miñwedzi.

Ndi ñwedzi ufhio u no rangela Lambamai? _____


Ndi ñwedzi ufhio u no tevhela Fulwi? _____

Ndi ñwedzi ufhio u no ða vhukati ha ꝝhangule na Tshimedzi? _____


Ndi miñwedzi ifhio i no ða vhukati ha Phando na Fulwi?

Ndi ñwedzi ufhio une wa vha wa u thoma kha ñwaha? _____

Ndi ñwedzi ufhio une wa vha wa u fhedzisela kha ñwaha? _____




Vhurereli Afrika
Tshipembe



Zwiwo zwa d̄ivhazwakale
Duvha la Pfanelo dza Vhathu
Duvha la Mbofholowo
Duvha la Vhashumi
Duvha la Vhaswa
Duvha la Vhafumakadzi la
Lushaka
Duvha la Vhufa
Duvha la Vhupfumedzani

Duvha la mabebo
Duvha la mabebo langa



Tshigeriwa 2: Shumisani zwigeriwa ni zwi nambatedze kha holodei tharu dza vhurereli na kha holodei dzothé dza phabuliki dza Afrika Tshipembe dzi re kha khalenda.

Phando	Luhuhi	Thafamuhwe
Lambamai	Shundunthule	Fulwi
Fulwana	Thangule	Khubvumedzi
Tshimedzi	Lara	Nyendavhusiku



Teacher:
Sign:
Date:

23a


Themba ya



Dethi:

.....

Mutanganyo



Lavhelesani tshifanyiso ni nwale tshivhalo tsha mimavhalu ya muvhala muñwe na muñwe zwibogisini zwone ni a tanganyo.

mitswuku	+	ya lutombo	=	3	+	4	=	<input type="text"/>
midala	+	ya lutombo	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
ya pinki	+	ya lutombo	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
midala	+	ya tshitopana	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
mitswuku	+	midala	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
ya tshitopana	+	ya lutombo	=	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>





Tanganyani.

$3 + 2 =$	<input type="text"/>	$4 + 6 =$	<input type="text"/>	$9 + 3 =$	<input type="text"/>
$6 + 5 =$	<input type="text"/>	$7 + 8 =$	<input type="text"/>	$8 + 4 =$	<input type="text"/>
$9 + 5 =$	<input type="text"/>	$8 + 6 =$	<input type="text"/>	$7 + 4 =$	<input type="text"/>
$9 + 9 =$	<input type="text"/>	$7 + 5 =$	<input type="text"/>	$8 + 8 =$	<input type="text"/>
$7 + 6 =$	<input type="text"/>	$9 + 6 =$	<input type="text"/>	$7 + 7 =$	<input type="text"/>



Nwalani thanganyelo ya:




Engezani malungu u itela uri zwikalo zwi lingane. Ro dzula ro ni itela ya u thoma.

A balance scale is shown, illustrating the equation $5 = 1 + 4$. On the left pan, there are five colored spheres (one pink, one red, two blue, and two orange). On the right pan, there is one green sphere and four black spheres. The scale is balanced, indicating that the total weight on both sides is equal.

A balance scale with two pans. The left pan contains six spheres of different colors: blue, red, green, pink, orange, and light blue. The right pan contains two green spheres. The scale is balanced. Above the scale, there is a horizontal line with a box containing the number '6' on the left, an equals sign in the middle, and another box on the right labeled '2 + ____'. This represents the equation 6 = 2 + 4.

3 + ___ = ___

A balance scale with two blue bowls. The left bowl contains two blue blocks labeled "2 + 1". The right bowl contains one blue block labeled "1 + ___".

$$\boxed{6 + 3} = 3 + \underline{\quad}$$




Teacher:
Sign:
Date:


23b

Themo ya |



Dethi:

Mutuso



Lavhelesani tshifanyiso ni የውለ ምባል ፖስ በታሱ.

$$\text{malegere matswuku} = \boxed{8} - \boxed{5} = \boxed{3}$$

$$\text{malegere madala} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{malegere a ተዳዎች} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{malegere a tshitopana} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{malegere a pinki} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



Ra ተሱ.

$5 - 3 =$ <input type="text"/>	$10 - 6 =$ <input type="text"/>	$12 - 3 =$ <input type="text"/>
$11 - 5 =$ <input type="text"/>	$15 - 7 =$ <input type="text"/>	$12 - 4 =$ <input type="text"/>
$14 - 9 =$ <input type="text"/>	$14 - 8 =$ <input type="text"/>	$11 - 4 =$ <input type="text"/>
$18 - 9 =$ <input type="text"/>	$12 - 5 =$ <input type="text"/>	$16 - 8 =$ <input type="text"/>
$13 - 7 =$ <input type="text"/>	$15 - 6 =$ <input type="text"/>	$14 - 7 =$ <input type="text"/>




Fhedzisani.



$$\boxed{q} - \boxed{3}$$

A zwi lingani na

$$\boxed{3} - \boxed{q}$$







$$\boxed{5} - \boxed{2}$$

A zwi lingani na

$$\boxed{2} - \boxed{5}$$



Nwalani mbalo ya:



Zwi ya phanda
kha siatari
li tevhelaho.



Teacher:
Sign:
Date:

24

Themo ya I



Mutanganyo muñwe hafhu

Dethi:





Tanganyani nomboro dzi re tshibulokoni tshiñwe na tshiñwe ni ñwale ḫhanganyelo.

2	8	7	5	3
10	10	10	10	10

--	--	--	--	--



Shumisani mutalombalo. Ñwalani mbalo ya mutanganyo. Ro dzula ro ni itela ya u thoma.





$10 + 3 = 13$	$10 + 2 = \boxed{}$
$10 + 5 = \boxed{}$	$10 + 7 = \boxed{}$
$10 + 1 = \boxed{}$	$10 + 6 = \boxed{}$
$10 + 4 = \boxed{}$	$10 + 8 = \boxed{}$
$10 + 9 = \boxed{}$	$10 + 3 = \boxed{}$





$16 + 13$	$14 + 12$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & 20 \\ b & 3 & q \\ \hline 16 & 13 & 2q \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{} \\ 4 & 2 & \boxed{} \\ \hline \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{array}$

$17 + 11$	$15 + 13$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{} \\ 7 & 1 & \boxed{} \\ \hline \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{} \\ 5 & 3 & \boxed{} \\ \hline \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{array}$

$16 + 12$	$18 + 12$
$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{} \\ 6 & 2 & \boxed{} \\ \hline \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{array}$	$\begin{array}{ccc} 10 & 10 & \boxed{} \\ 8 & 2 & \boxed{} \\ \hline \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{array}$



Ann u na Zwivhaleli
zwa 9 ngeno
Aakar a na
zwa 8.



Thanganyelo ndi vhugai?



Teacher:
Sign:
Date:

25

Themo ya |



Dethi:

Tshelede

Ndo vhulunga vhugai?



Gerani khoini kha Tshigeriwa tsha 3 ni nambatedze tshivhalo tsho teaho hafha.





Ndi masenthe mangana?

10c

5c

2c

1c

20c

1c

20c

50c

20c

2c

10c

1c

1c

50c

20c

2c

1c

2c

20c

10c

1c



Mbalo dza maipfi.

Suzy u na 50c. mme awe vha mu fha 20c iñwe hafhu. Suzy u na vhugai yo t̄angana yothe?

Ndi na 170c. Ndo renga legere la 100c. Ndo salelwa nga vhugai?

Olaní tshifanyiso tshi no sumbedza phindulo yanu.



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26

Themo ya |




Tshelede dzinoutu (ya bammbiri)

Ndi na vhugai phesen i yanga?

Dethi:

.....




Gerani khoini kha Tshigeriwa tsha 3 ni nambatedze mitengo yo teaho haf'ha.





Hu na rannda nngana dzo ḥangana dzothé?









Mbalo dza maipfí.

Ndo vhulunga R50. Nda fhiwa R20 nga ḫuvha ḥanga ḥa mabebo. Ndi na vhugai?

Ndi na R90. Nda renga bugu ya R30. Ndo salelwa nga vhugai?



Teacher:
Sign:
Date:

27

Themo ya |



Phetheni



Vhandelani phetheni.


phaa phaa



phaa phaa






Kopani phetheni. Shumisani Tshigeriwa 4.





Itani tshifanyiso tshanu inwi mu^ñe tshi no bva kha vhulungu ho salaho.
Shumisani Tshigeriwa 4.



Kopani phetheni dici tevhelaho.



Kopani phetheni.



Teacher:
Sign:
Date:



Dethi:


Phetheni dziñwe hafhu




Talutshedzani phetheni iñwe na iñwe nga maipfi. Maipfi aya a re afho fhasi a nga ni thusa.



rekithiengele



tshikwea




thiraiengele



mivhala




Nangani ni khalare phetheni i no tevhela.



Olani phetheni i tevhelaho.




Tharamudzani phetheni.









Oiani phetheni dza inwi mune ni tshi shumisa.






Oiani phetheni i tevhelaho.



Fhedzisani zwi tevhelaho uri ni vhe na tshitendeleledzi tshithihi nthha.



Sikani phetheni dza mivhala dza inwi mune ni tshi khou shumisa zwivhumbeo zwi re afho fhasi.



Teacher:
Sign:
Date:

2q


Themo ya |



Dethi:

Muandiso: $\times 2$

Hu na malegere mangana kha tafula iñwe na iñwe?



No vhalisa hani malegere
(Vhanwe vhana vha nga ri 1, 2, 3...
Vhanwe vha nga ri 2, 4, 6...)



Fhedzisani zwi tevhelaho.



zwigwada zwa 4 zwa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

$$4 \times 2 = 8$$



zwigwada zwa 5 zwa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$5 \times 2 =$$



zwigwada zwa 6 zwa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$6 \times 2 =$$



zwigwada zwa 7 zwa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$7 \times 2 =$$



zwigwada zwa 8 zwa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$8 \times 2 =$$



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.


zwigwada zwa 3 zwa 2

zwigwada zwa 4 zwa 2

zwigwada zwa 9 zwa 2



Itani nyolo ya zwi tevhelaho ni የውለ phindulo afho fhasi.




2, 4, 6, 8, ___, ___

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 6 \text{ zwa } 2 = \boxed{\quad}$$

$$6 \times 2 = \boxed{\quad}$$

Nyolo



6, ___

$$6 + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 2 \text{ zwa } \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Nyolo



Buwhi እርከዣ እና ማቶ አ 2. Ndi ማቶ መግኘል እና ሙሉ ቅድመ አ 7 አ የሆኑን አስተያየት ነው?



2 4 6 8 10 12 14

16 18 20 22 24 26

Teacher:
Sign:
Date:

30

Themo ya |



Dethi:

.....

Muandiso: $\times 5$

Hu na malegere mangana kha tafula iñwe na iñwe?



Fhedzisani zwi tevhelaho.



zwigwada zwa 3 zwa 5

$$5 + 5 + 5 = 15$$

$$3 \times 5 = 15$$



zwigwada zwa 2 zwa 5

$$5 + 5 =$$

$$2 \times 5 =$$



zwigwada zwa 4 zwa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$4 \times 5 =$$



zwigwada zwa 6 zwa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$6 \times 5 =$$



zwigwada zwa 7 zwa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$7 \times 5 =$$



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.


zwigwada zwa 3 zwa 5

zwigwada zwa 4 zwa 5

zwigwada zwa 5 zwa 5



Itani nyolo ya zwi tevhelaho ni nwale phindulo afho fhasi.




5, 10, 15, ___

$$5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 4 \text{ zwa } 5 = \boxed{\quad}$$

$$4 \times 5 = \boxed{\quad}$$

Nyolo



4, 8, 12, ___ , ___

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 5 \text{ zwa } 4 = \boxed{\quad}$$

$$5 \times 4 = \boxed{\quad}$$

Nyolo



5 10 15 20 25 30
35 40 45 50



Teacher:
Sign:
Date:

3I

Themba ya I



Zwitori zwa muandiso

Itani nganetshelo yanu inwi muñé ni tshi khou shumisa tshivhalo tshothe tsha ndevhe, zwanda na nayo.




Ri khonani dza 10. Ndi zwanda zwingana zwine ra vha nazwo?

Sumbedzani nga zwivhaleli.

Sumbedzani nga zwivhaleli.

Sumbedzani kha mutualombalo.






Muṭa wa Susan u na phere dza 10 dza zwienda. Vha na zwienda zwingana?

Olani

Sumbedzani nga zwivhaleli.

Sumbedzani kha mutalombalo.



Nwalani nganetshelo yanu inwi muṇe ni tshi shumisa vhana vha 6 na zwanda zwavho.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Teacher:
Sign:
Date:




Zwithu zwa siararu (3-D)



Khalaranı nga muvhala mutswuku bola dzothe, wa lutombo kha zwibogisi na mudala kha dzisilinda.




Nangani ipfi lone.



matungo a tswititi

matungo a kheve



matungo a tswititi

matungo a kheve



matungo a tswititi


matungo a kheve




Ambani arali tshithu tshi tshi ḍo kunguluwa kana u suvha.



suvha
kunguluwa





suvha
kunguluwa




suvha
kunguluwa



Ndi zwingana zwa izwi zwithu zwine na kona u zwi vhona tshifanyisoni itsyo: silinda, zwibogisi, bola?




Bola i ngafhi? I nga phanda ha bogisi? Nga matungo? Nga murahu? Nga nthā?




nga phanda ha _____ nga
matungo a _____

nga murahu ha _____ nthā
ha _____



nga phanda ha _____ nga
matungo a _____

nga murahu ha _____ nthā
ha _____



nga phanda ha _____ nga
matungo a _____

nga murahu ha _____ nthā
ha _____



Teacher:
Sign:
Date:


33

Themo ya 2


Vhekanyani nomboro ni dzi vhambedze: 1 – 40





Ndi nnyi a re na maswiri manzhi?



Ndi nnyi a re na maqpula manzhi?



Vhalani vhulungu ni dadze zwibogisi zwi si na tshithu.



Lavhelesani vhulungu ni fhindule mbudziso.

Ndi nomboro ifhio i re t̄hukhu kha 8?

Ndi nomboro ifhio i re khulwane kha 13?

Ndi nomboro ifhio i re t̄hukhu kha 20?

Ndi nomboro ifhio i re t̄hukhu kha 24?



Khalaranī nga muvhala wa lutombo nomboro dzi re ṭhukhu kha 10 dzi re khulwane kha 10 nga mutswuku.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Khalaranī nga muvhala wa lutombo nomboro dzine dza vha ṭhukhu kha 30 na u vha khulwane kha 24.

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalaranī nga muvhala wa lutombo nomboro dzine dza vha ṭhukhu kha 40 na na nga wa ṭada dzine dza vha khulwane kha 36.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalaranī nga muvhala wa ṭada nomboro dza ivini na nga mudala kha nomboro dza odo.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Ndi nomboro ifhio ya odo i no tevhela 10?

Ndi nomboro ifhio ya ivini i no tevhela 10?

Nwalani nomboro dza ivini dzi re vhukati ha 14 na 24.

Nwalani nomboro dza odo dzi re vhukati ha 5 na 15.

Ndi nomboro ifhio ya odo dzi no tevhela 2I?

Ndi nomboro ifhio ya ivini dzi tevhela 24?

Nwalani nomboro dza ivini dzi re vhukati ha 20 na 30.

Nwalani nomboro dza odo dzi re vhukati ha 20 na 30.



Teacher:
Sign:
Date:

34

Themo ya 2



Vhekanyani nomboro ni dzi vhambedze: 40 – 50





Ndi nnyi a re na zwienge zwinzhi?



Dethi:



Vhalani vhulungu ni dadze zwibogisi zwi si na tshithu.



Lavhelesani vhulungu ni fhindule mbudziso.

Ndi nomboro ifhio i re ṭhukhu kha 3?

Ndi nomboro ifhio i re khulwane kha 31?

Ndi nomboro ifhio i re ṭhukhu kha 38?

Ndi nomboro ifhio i re ṭhukhu kha 47?



Khałarani nga muvhala mudala nomboro dzine dza vha ḥukhu kha 40 na u vha khulwane kha 36.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Nomboro dzi re ḥukhu kha 40.

Nomboro dzi re khulwane kha 36.

--	--



Khałarani nga muvhala wa ṭada nomboro dza ivini na mudala nomboro dza odo.

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ndi nomboro ifhio ya odo i no tevhela 40?

--

Ndi nomboro ifhio ya ivini i no rangela 43?

--

Nwalani nomboro dza ivini dzi re vhukati ha 40 na 50?

--

Nwalani nomboro dza odo dzi re vhukati ha 40 na 50?

--

Ndi nomboro ifhio ya odo i no rangela 40?

--

Ndi nomboro ifhio ya ivini i no tevhela 41?

--



Teacher:
Sign:
Date:

35

Themo ya 2




Nomboro 40 – 50

Dethi:



Ndi vhulungu vhungana he na vhala?



Nomboro

45

Ri nga i nwala sa:

$$40 + 5 = 45$$

Nomboro

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Ri nga i nwala sa:

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




Fhedzisani zwi tevhelaho.

20	21	22						
30				34				
		42						



Fhedzisani zwi tevhelaho.





Nwalani maipfi a.

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 41 | _____ | 42 | _____ |
| 43 | _____ | 44 | _____ |
| 45 | _____ | 46 | _____ |
| 47 | _____ | 48 | _____ |
| 49 | _____ | 50 | _____ |



Lavhelesani kha tsumbo ya u thoma ni f'hedzise dziñwe dzothé.

45	= mahumi a	4	+ yuniti dza	5	= mahumi a	44	+ yuniti dza	
43	= mahumi a	4	+ yuniti dza	5	= mahumi a	41	+ yuniti dza	
42	= mahumi a	4	+ yuniti dza	5	= mahumi a	48	+ yuniti dza	



Nwalani nomboro yone kha kholoomo yone.

	Mahumi	Yuniti
27		
34		
46		
41		
39		



Teacher:
Sign:
Date:


36

Themo ya 2


Zwikwea, rekithiengle, thiraiengle na zwitendeledzi



Makhulu vho ita khwiliathi yo nakaho. Talusani zwivhumbeo zwothe.




Khalarani nga muvhala wa lutombo zwikwea, wa tada kha rekithiengle, mudala kha thiraiengle na mutswuku kha zwitendeledzi.



Nangani ni ole phindulo yone.




matungo a tswititi
matungo a tshipulumbu



matungo a tswititi
matungo a tshipulumbu





matungo a tswititi
matungo a tshipulumbu



matungo a tswititi
matungo a tshipulumbu



Ndi na zwingana zwe na vhala?



Olani tshifanyiso tsha inwi mu^{ne} ni tshi shumisa zwitendeledzi, zwikwea,
thiraiengele na rekithiengele.



Teacher:
Sign:
Date:

Mutanganyo na mutuso u swika kha 20



U elelwa nga u t̄avhanya.

Dethi:

$4 + 5 - 1 =$	$13 - 9 + 2 =$	$20 - 7 + 1 =$	$10 + 5 - 4 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$10 + 3 + 2 =$	$9 + 3 - 2 =$	$8 - 2 - 1 =$	$13 - 8 + 1 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$9 - 4 - 3 =$	$18 - 9 - 4 =$	$7 + 8 + 1 =$	$16 - 7 + 3 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$14 - 6 + 4 =$	$12 - 5 - 2 =$	$19 - 10 + 5 =$	$6 + 5 - 3 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Tanganyani zwi tevhelaho.


	$= \boxed{1} \boxed{0} \quad \boxed{2} + \boxed{} \quad \boxed{6}$
	$= \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{8}$
	$= \boxed{1} \boxed{6}$
	$= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{}$
	$= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{}$
	$= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{}$
	$= \boxed{}$





Tusani zwi tevhelaho.



$$\begin{aligned}
 &= 10 - 6 \\
 &= 10 - 2 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &= \square + \square \\
 &=
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &=
 \end{aligned}$$



Ndo renga malegere a 15. Ndo la a 2. Ndo nea khonani yang a 4.
Ndo salelwa nga malegere mangana?



Teacher:
Sign:
Date:



Mut^hanganyo na mut^huso u swika kha 50

U elelwa nga u t^havhanya.

$20 + 2 - 1 =$

$36 - 6 + 2 =$

$42 - 2 + 4 =$

$47 + 4 - 1 =$

$30 + 3 + 6 =$

$42 + 9 - 1 =$

$33 - 2 - 1 =$

$49 - 1 + 2 =$

$55 - 5 - 0 =$

$38 - 7 - 1 =$

$45 + 1 + 2 =$

$50 - 5 + 3 =$

$24 - 3 + 2 =$



$32 - 5 - 2 =$

$49 - 10 + 1 =$




$29 + 5 - 4 =$



Tanganyani zwi tevhelaho.



$= \quad \boxed{\quad} + \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad}$
 $= \quad \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \quad \boxed{\quad}$




$= \quad \boxed{\quad} + \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} + \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad}$
 $= \quad \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \quad \boxed{\quad}$


Zwino edzisanivho ndila yanu.




Tusani zwi tevhelaho.



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ 0 \quad \boxed{8} - \boxed{2} \ 0 \quad \boxed{4} \\
 &= \boxed{4} \ 0 - \boxed{2} \ 0 + \boxed{8} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ 0 + \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ 4
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \ 0 - \boxed{} \ 4 \\
 &= \boxed{} \ 0 - \boxed{2} \ 0 + \boxed{8} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{} \ 0 + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \ 0 - \boxed{} \ 4 \\
 &= \boxed{} \ 0 - \boxed{2} \ 0 + \boxed{8} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{} \ 0 - \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



Kha kubannga kwanga kwa tshelede ndi na RIO ya bammbiri, R5 ya khoini, R20 ya bammbiri na R2 ya khoini. Ndi vhugai ye nda vhulunga?

R20
R5
RIO
R2



Teacher:
Sign:
Date:

39a

Themoo ya 2



Mutanganyo muriwe hafhu

Dethi:

Tanganyani nomboro dzi re tshibulokoni tshiinwe na tshiinwe ni nwale thanganyelo.

1	10	5
10		






2	10	6
20		

3	20	5
20		

4	20	4
10		



Tanganyani.





Tanganyani.

$12 + 11$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{1} \ \boxed{0} \quad \boxed{2} + \boxed{1} \ \boxed{0} \quad \boxed{1} \\
 &= \boxed{1} \ \boxed{0} + \boxed{1} \ \boxed{0} + \boxed{2} + \boxed{1} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{0} + \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{3}
 \end{aligned}$$

$13 + 15$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$26 + 12$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$23 + 22$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$24 + 13$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$35 + 12$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} + \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



Rendani o renga malegere a R36 ngeno
Sipho o renga a RI3. Vho shumisa vhugai
kha u renga malegere?



Teacher:
Sign:
Date:

3qb

Dethi:

Themo ya 2



Mutanganyo muñwe hafhu

Nwalani thanganyelo.

$$12 + 10 = \boxed{\quad}$$







$$15 + 10 = \boxed{\quad}$$



$$19 + 10 = \boxed{\quad}$$



Olani vhuñwe vhulungu hothe ni fhedzise thanganyelo.





Fhedzisani.

$$28 + \boxed{1} = \boxed{2} \boxed{8} + \boxed{10} + \boxed{1} = \boxed{38} + \boxed{1} = \boxed{39}$$

$$\boxed{34} + \boxed{12} = \boxed{3} \boxed{4} + \boxed{10} + \boxed{2} = \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{23} + \boxed{13} = \boxed{2} \boxed{3} + \boxed{10} + \boxed{3} = \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{35} + \boxed{12} = \boxed{3} \boxed{5} + \boxed{10} + \boxed{2} = \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{26} + \boxed{11} = \boxed{2} \boxed{6} + \boxed{10} + \boxed{1} = \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Tanganyani.

$$\boxed{11} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{23} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{36} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{28} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{37} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{12} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{34} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{29} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{15} + \boxed{10} = \boxed{\quad}$$




Thanganyelo ya 27 na 26 ndi?

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza phindulo yanu.




Itani mbalo ya maipfi ya inwi muñe ni tshi shumisa zwifanyiso.



Teacher:
Sign:
Date:


40

Themo ya 2



Dethi:

Vhulapfu




Khalarani phindulo yone ni tshi sumbedza uri miduba (rou) iji ndi mipfufhi kana ndi milapfu naa, milapfu (vhunavha), kana yo ntama kana yo sekena naa. Khalarani phindulo yanu nga muvhala muthihi na wa zwibuloko.




pfufhi

ndapfusa




pfufhi

ndapfusa




pfufhi

ndapfusa




pfufhi

ndapfusa




a tamesa

sekenesa




pfufhi

ndapfusa






Khalaranī phindulo nga muvhala u fanaho na wa vhurukhu vhupfufhi ha mutukana.



mupfufhi



mupfufhi



mupfufhi

mulapfu

mulapfu



Kalani matungo a luvhande nga tshanda kana nayo ni tshi shumisa zwi no bva kha tshigeriwa I.

Luvhande lwo lapfa lungafhani nga vhulapfu ha zwanda.

Luvhande lwo lapfa lungafhani nga vhulapfu ha nayo.

← vhulapfu →



Teacher:
Sign:
Date:

4

Themo ya 2



Dethi:


Mutuso munwe hafhu







Livhanyani magaratā na mbalo dza mutuso.

10	10	10	10	10
2	2	8	8	7

$$17 - 7 = 10 \quad 12 - 2 = 10 \quad 15 - 5 = 10 \quad 13 - 3 = 10 \quad 18 - 8 = 10$$



Shumisani mutualombalo. Nwalani mbalo ya mutuso.





Tusani.

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 3 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 5 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 1 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 4 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - q \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 7 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 6 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 8 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - q \\ \hline 5 \end{array}$$



Tusani.

16 - 13

10	10	0		
b	3	3		
16	-	13	=	3

14 - 12

10	10	0		
4	2	2		
14	-	12	=	2

27 - 11

20	10	0		
7	1	6		
	-		=	6

35 - 13

30	10	0		
5	3	2		
	-		=	2

26 - 12

20	10	0		
6	2	4		
	-		=	4

48 - 11

40	10	0		
8	1	7		
	-		=	7



Ann u na zwivhaleli zwa 17. A xedza zwivhaleli zwa 8.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ndi zwivhaleli zwingana zwe a sala nazwo?



Teacher:
Sign:
Date:

42a

Themo ya 2



Dethi:


Mutuso munzhi

Tusani nomboro dici re nga fhasi kha nomboro dici re nga ntsha.

10	20	30	40
7	2	8	9
10	10	10	10
5	1	5	4
15			
2			



Shumisani mutalombalo. Nwalani mbalo ya mutuso.





Tusani.

$$45 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ 0 \quad \boxed{5} \ - \ \boxed{2} \ 0 \quad \boxed{3} \\
 &= \boxed{4} \ 0 \ - \ \boxed{2} \ 0 \ + \ \boxed{5} \ - \ \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \ 0 \ + \ \boxed{2} \\
 &= \boxed{2} \ 2
 \end{aligned}$$

$$38 - 16$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$

$$29 - 14$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$

$$48 - 11$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$

$$35 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$

$$38 - 15$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \ - \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad} \ + \ \boxed{\quad} \\
 &= \boxed{\quad}
 \end{aligned}$$



Teacher:
Sign:
Date:

42b

Themo ya 2




Muňwe mutuso hafhuhafhu

Dethi:

Thanganyelo ya tshibuloko tshiňwe na tshiňwe ndi mini?

$$22 - 10 = \boxed{}$$







$$25 - 10 = \boxed{}$$



$$29 - 10 = \boxed{}$$



Fhedzisani mbalo dza mutuso.





Fhedzisani.

$$46 - 13 = \boxed{}$$

$$49 - 23 = \boxed{}$$

$$38 - 14 = \boxed{}$$

$$27 - 16 = \boxed{}$$

$$25 - 11 = \boxed{}$$

$$46 - 32 = \boxed{}$$



Ra tusa.

$$21 - 10 = \boxed{}$$

$$43 - 10 = \boxed{}$$

$$16 - 10 = \boxed{}$$

$$28 - 10 = \boxed{}$$

$$27 - 10 = \boxed{}$$

$$22 - 10 = \boxed{}$$

$$34 - 10 = \boxed{}$$

$$37 - 10 = \boxed{}$$

$$45 - 10 = \boxed{}$$




Phambano vhukati ha 35 na 20 ndi? Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza phindulo yanu.

$$35 - 20 = \boxed{}$$



Itani mbalo ya ipfi ya inwi munę ni tshi khou shumisa zwifanyiso.



Teacher:
Sign:
Date:

43

Themo ya 2





Dethi:

U lemela na u leluwa


Lavhelesani tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe ni fhindule mbudziso.

Ndi tshifhio tshi no leluwa nahone ndi tshifhio tshi no lemela?




Olani tshifanyiso tsha:









Zwithu zwi no lemela	Zwithu zwi no leluwa



Musi musevhe mutswuku u tshi sumba wa lutombo zwi amba uri itsho tshithu tshi a lemela. Nwalani uri leluwa kana lemela.



u leluwa



Teacher:
Sign:
Date:


44

Themo ya 2



Phetheni dza nomboro: Nga zwivhilizwivhili

Kha ri vhale nga zwivhili.



Olani kana ni nambatedze zwithu zwi no da nga zwivhili.







Ro thoma phetheni. I fhedziseni.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Shumisani mitalombalo kha u riwala phetheni.



Fhedzisani zwi tevhelaho.

2, 4, 6, __, __, __

62, 64, 66, __, __, __

44, 46, 48, __, __, __

1, 3, 5, __, __, __

13, 15, 17, __, __, __

55, 57, 59, __, __, __

10, 8, 6, __, __, __

98, 96, 94, __, __, __

26, 24, 22, __, __, __


11, 9, 7, __, __, __

29, 27, 25, __, __, __

95, 93, 91, __, __, __



Teacher:
Sign:
Date:



45

Themo ya 2





Dethi:

U inga kavhili (U davhula)



Lavhelesani tshifanyiso tsha u thoma na tsha vhuvhili. Ho bvelela mini?





Engedzani zwithoma, ni nwale thanganyelo ya irwe na irwe.





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




Shumisani mutualombalo kha u nwala ḫhanganyelo.




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Ingani kavhili zwi tevhelaho:

1 kavhili

$\boxed{1} + \boxed{1} = \boxed{2}$

$\boxed{2} \times \boxed{1} = \boxed{2}$

2 kavhili

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

3 kavhili

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

4 kavhili

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

5 kavhili

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$



Ndi na R5. Khonani yanga u na kavhili yayo. U na vhugai?



Teacher:
Sign:
Date:

46

Themo ya 2



Ingani kavhili hafhu

Lavhelesani tshifanyiso tsha u thoma na tsha vhuvhili. Ho bvelela mini?

Dethi:




Engedzani zwithoma, ni nwale mbalo ya iñwe na iñwe.


		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>




Shumisani mutualombalo kha u የwala ተhanganyelo.




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Ingani kavhili zwi tevhelaho.

6 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{6} = \boxed{12}$$

7 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

8 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

9 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

10 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$



Khonani yanga u na mimavhulu ya 9. Ndi na mimavhulu i no fhira iyo kavhili.
Ndi mimavhulu mingana ine a vha nayo?



Teacher:

Sign:

Date:

47

Themo ya 2



Dethi:

Ingani kavhili

8 kavhili

1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 II 12 13 14 15 16

9 kavhili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18



Shumisani vhulungu u inga kavhili nomboro. Ro ni thomela ya u thoma.

5 kavhili



$$\boxed{5} + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$

6 kavhili



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

7 kavhili



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

8 kavhili



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


9 kavhili



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$





Ingani kavhili nomboro. Khalarani zwibuloko zwa fumi zwa beisi ni tshi sumbedza phindulo yanu.





6 kavhili

$$\begin{array}{r} 6 + 6 = \boxed{} \\ 2 \times 6 = \boxed{} \end{array}$$





8 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ 2 \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



7 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ 2 \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



9 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ 2 \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



Ingani kavhili zwi tevhelaho.

7 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

9 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

6 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

8 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

10 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$



Ndo wana phointhi dza 8. Khonani yanga a wana dza 8 kavhili. Khonani yanga u na phointhi nngana?



Teacher:

Sign:


Date:



Dethi:

Nyingakavhili hafhu


12 kavhili



Shumisani vhulungu kha u inga kavhili nomboro. Ro ni itela ya u thoma.



13 kavhili



15 kavhili

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



14 kavhili

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



11 kavhili

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




16 kavhili


$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




Ingani kavhili nomboro. Khalarani zwibuloko zwa fumi zwa bei si ni tshi sumbedza phindulo yanu.




I1 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{\text{I}} + \boxed{\text{I}} = \boxed{} \\ \boxed{2} \times \boxed{\text{I}} = \boxed{} \end{array}$$




I3 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ \boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



I4 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ \boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



I5 kavhili

$$\begin{array}{r} \boxed{} + \boxed{} = \boxed{} \\ \boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{} \end{array}$$



Ingani kavhili
zwi tevhelaho.

I1 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$

I3 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$

I6 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$

I7 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$

I8 kavhili

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$$



Ndo kona u riwala maipfi a I4 zwavhuđi kha mutambo wa mupeletō. We a wina a kona a no fhira anga kavhili. We a wina o kona mangana?



Teacher:

Sign:

Date:

4q

Themo ya 2



Zwifaredzi na khaphasithi

Ambani nga zwifaredzi zwi re kha desike.

Dethi:



Bulani uri tshifaredzi tsho qala kana a tshi na tshitihu.





Olani zwifaredzi zwañu inwi muñe ni khałare zwi re ngomu hazwo.

A tshi na tshithu

Tsho dala

A tshi na tshithu

Tsho dala



Teacher:
Sign:
Date:

50


Themo ya 2



Dethi:

Muandiso: $\times 3$

Ndi małegere mangana a re kha tafula iñwe na iñwe?



Fhedzisani zwi tevhelaho:



zwigwada zwa 2 zwa 3

$$3 + 3 =$$

$$2 \times 3 =$$



zwigwada zwa 5 zwa 3

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$5 \times 3 =$$



zwigwada zwa 4 zwa 3

$$3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$4 \times 3 =$$



zwigwada zwa 6 zwa 3

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$6 \times 3 =$$



zwigwada zwa 7 zwa 3

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$7 \times 3 =$$



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.


zwigwada zwa 3 zwa 3

zwigwada zwa 4 zwa 3

zwigwada zwa 5 zwa 3



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.




3, 6, 9, 12, ___, ___

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\quad}$$

zwigwada zwa 6 zwa $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$6 \times 3 = \boxed{\quad}$$

Nyolo



6, ___, ___

$$6 + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


zwigwada zwa 3 zwa $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$3 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Nyolo



Bodo ya u bika i na milenzhe miraru.
Ndi milenzhe mingana ine bodo dza u
bika dza 7 dza vha nayo?



Teacher:


Sign:
Date:

5

Themo ya 2

Phatheni dza nomboro: Nga tharu

Dethi:



Olani kana ni nambatedze zwifanyiso zwa zwithu zwine zwa ḫa nga zwiraru.




Ro ni thomela phetheni. I fhedziseni.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Shumisani mitalombalo kha u የwala phatheni.



Fhedzisani zwi tevhelaho.

3, 6, 9, __, __, __

1, 4, 7, __, __, __

qq, q6, q3, __, __, __



36, 39, 42, __, __, __

22, 25, 28, __, __, __

66, 63, 60, __, __, __

12, 15, 18, __, __, __

15, 12, 9, __, __, __

40, 37, 34, __, __, __



Phiriisikhulu hu na ተHIRaisigiri (baisigiri dza malinga mararu) dza 10.
Hu ደ vha hu na malinga mangana a ተHIRaisigiri?

Teacher:
Sign:
Date:



Dethi:

Muandiso: $\times 4$

Hu na malegere mangana kha tafula iñwe na iñwe?



Fhedzisani zwi tevhelaho.



zwigwada zwa 3 zwa 4

$$4 + 4 + 4 =$$

$$3 \times 4 = \boxed{}$$



zwigwada zwa 2 zwa 4

$$4 + 4 =$$

$$2 \times 4 = \boxed{}$$



zwigwada zwa 4 zwa 4

$$4 + 4 + 4 + 4 =$$

$$4 \times 4 = \boxed{}$$



zwigwada zwa 6 zwa 4

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$$

$$6 \times 4 = \boxed{}$$



zwigwada zwa 7 zwa 4

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$$

$$7 \times 4 = \boxed{}$$



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.


zwigwada zwa 3 zwa 4

zwigwada zwa 4 zwa 4

zwigwada zwa 5 zwa 4



Itani nyolo ya zwi tevhelaho.




$4, 8, \underline{\quad}$

$$4 + 4 + 4 = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 3 \text{ zwa } 4 = \boxed{\quad}$$

$$3 \times 4 = \boxed{\quad}$$

Nyolo



$3, 6, 9, \underline{\quad}$

$$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\quad}$$

$$\text{zwigwada zwa } 4 \text{ zwa } \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$4 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Nyolo



Bere i na milenzhe ya 4.

Ndi milenzhe mingana ine bere dza 3 dza vha nayo?



4 8 12 16 20 24

28 32 36 40



Teacher:

Sign:

Date:


53

Themo ya 2



Phatheni dza nomboro: Nga nnanna

Kha ri vhale nga nnā.



Olani kana ni nambatedze zwithu zwi daho nga zwiñā.







Ro ni thomela phetheni. I fhedziseni.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Shumisani mitalombalo kha u nwala phatheni.



Fhedzisani zwi tevhelaho.

4, 8, 12, __, __, __	1, 5, 9, __, __, __	48, 44, 40, __, __, __
28, 32, 36, __, __, __	42, 46, 50, __, __, __	60, 56, 52, __, __, __
12, 16, 20, __, __, __	20, 16, 12, __, __, __	70, 66, 62, __, __, __



Hu na phakhethen na dza mabesikitsi.
Ndo rengisa phakhethen dza 9. Ndo rengisa mabesikitsi mangana?

(Empty box for writing the answer)



Teacher:
Sign:
Date:

54

Themo ya 2



Dethi:


.....

Zwitori zwa muandiso hafhu

Diiteleni tshitiori ni tshi shumisa maiifi a no nga maṭo, milenzhe, zwanda, nayo, zwipuka, vhatku. Nwalani nomboro kha tshinwe na tshinwe.



Tshimange tshi na maṭo a 2. Ndi maṭo mangana ane zwimange zwa 4 zwa vha nao?



Khalarani maṭo
a zwimange.

Sumbedzani nga zwivhaleli.



Sumbedzani kha mutalombalo.



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




Baisigiri ya malinga mararu i na malinga 3.
Ndi malinga mangana ane baisigiri dza malinga mararu 5 dza vha nao?




Khalaranı baisigiri ya malinga mararu.

Sumbedzani nga zwivhaleli.

Sumbedzani kha mutualombalo.




Mmbwa i na milenzhe 4. Ndi milenzhe mingana i ne mmbwa 4 dza vha nayo?



Khalaranı milenzhe ya mmbwa.

Sumbedzani nga zwivhaleli.

Sumbedzani kha mutualombalo.




Teacher:

Sign:
Date:



Ambani nga watshi.



Awara/Iri

Dethi:

.....

Lunanga lupfufhi lu ri sumbedza awara.
Afha lu khou ri sumbedza awara dza 7.

Lunanga lwa watshi lu a monamona.

Lwa monamona, lwa monamona.

Lunanga lwa watshi lu a monamona.

Lwa monamona, lwa monamona. Lu tshi ri vhudza tshifhinga.



Lunanga lupfufhi lu ri sumbedza mini?



awara ya



awara dza



awara dza



awara dza



awara dza



awara dza



awara dza



awara dza



awara dza




awara dza



awara dza



awara dza



Olani luñanga lupfupfi.

awara dza 4



awara ya 1



awara dza 11




awara dza 7



awara dza 9



awara dza 10



awara dza 2



awara dza 5



awara dza 3



awara dza 6



awara dza 8



awara dza 12



Ndi tshifhio tshi no dzhia awara yothe u tshi tshi ita? Khalarani phindulo i re yone.



U ita tshunwahaya



U edela



U tambo mano




Teacher:
Sign:
Date:

56

Themo ya 2



Kha ri vhale nga thanu.




Olani kana ni nambatedze zwithu zwi daho nga zwitanu.







Ro ni thomela phetheni. I fhedziseni.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Shumisani mitalombalo kha u nwala phetheni.



Fhedzisani zwi tevhelaho.

5, 10, 15, __, __, __

20, 25, 30, __, __, __

30, 35, 40, __, __, __

1, 6, 11, __, __, __

23, 28, 33, __, __, __

25, 20, 15, __, __, __

50, 45, 40, __, __, __

60, 55, 50, __, __, __

54, 49, 44, __, __, __



Teacher:

Sign:
Date:



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

57a

Themo ya 2



Ri shumisa mitalo mipfufhi mitswu i re kha watshi nga phanda kha u ita mini?



Dzhenisani miminete.



Nwalani nomboro kha zwikwea zwitswuku hafha.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Minete wa I

Miminete ya 5

Miminete ya 30

Miminete ya 60



Teacher:

Sign:


Date:

57b

Themo ya 2



Ambani nga watshi.



Miminete hafhu

Dethi:

Lunanga lulapfu lu ri sumbedza miminete.
Afha lu khou ri sumbedza miminete ya 10.

Lunanga lwa watshi lu a monamona. Lwa monamona, lwa monamona.
Lunanga lwa watshi lu a monamona. Lwa monamona, lwa monamona.
Lu tshi ri vhudza tshifhinga.



Lunanga lulapfu lu ri sumbedza mini?



miminete ya



miminete ya



miminete ya



miminete ya



miminete ya




miminete ya



Olani lunanga lulapfu.

miminete ya 55



miminete ya 35



miminete ya 60



miminete ya 10



miminete ya 45



miminete ya 12



Ndi tshifhio tshine tsha nga dzhia minete u tshi ita? Khalbaran phindulo i re yone.



Ufhufha



Utamba



Ula



Teacher:


Sign:
Date:

Uvheea nga zwigwada na u kovhana




Hu na zwibuloko zwingana tshitendeledzeni tshiñwe na tshiñwe? Zwi kovhelani vhana nga ndila i no lingana.


Dethi:



Ndi zwibuloko zwingana zwi re kha tshitengeledzi tshiñwe na tshiñwe?
Nwalani t̄hanganyelo i re kha tshitengeledzi tsha lutombo.



Kovhani zwibuloko kha zwitendeledzi nga ndila i no lingana.





Olani zwi tevhelaho. Nwalani ḫhanganyelo ya tshiñwe na tshiñwe.

Zwigwada 3 zwa 2

Mbalo ya u ḫanganyisa:

Mbalo ya u andisa:

Zwigwada 2 zwa 14

Mbalo ya u ḫanganyisa:

Mbalo ya u andisa:

Kovhani zwivhaleli zwa 12 nga 4

Mbalo ya u ḫusa:

Mbalo ya mukovhelo (mukovho):

Kovhani zwivhaleli zwa 36 nga 3

Mbalo ya u ḫusa:

Mbalo ya mukovhelo (mukovho):



Vhalelani.

Zwigwada zwa 2 zwa 7 _____ zwigwada zwa 3 zwa 8 _____

Zwigwada zwa 4 zwa 5 _____ zwigwada zwa 2 zwa 15 _____

Kovhani 18 nga 2 _____ Kovhani 24 nga 3 _____

Kovhani 35 nga 5 _____ Kovhani 50 nga 10 _____



Ho vha hu na zwigwada zwa 6 zwa 5 phathini yanga.

Ho vha hu na vhana vhanganha phathini yanga?



Teacher:

Sign:

Date:


5q

Themo ya 2




U vhea nga zwigwada na u kovhekana hafhu


Hu na zwibuloko zwingana tshitendeledzeni tshiñwe na tshiñwe? Zwi kovhelani vhana nga ndila i no lingana.




Ndi zwvhaleli zwingana zwi re kha tshitendeledzi tshiñwe na tshiñwe?
Nwalani t̄hanganyelo kha tshitendeledzi tsha lutombo.



$$\square \times \square = \square$$





$$\square \times \square = \square$$





$$\square \times \square = \square$$



Kovhani zwvhaleli kha zvitendeledzi.



$$\square \text{ mukovhelo } \square = \square$$



$$\square \text{ mukovhelo } \square = \square$$



Olani zwi tevhelaho. Nwalani ḥhanganyelo ya tshirwe na tshirwe.

Zwigwada 3 zwa 12



Mbalo ya u ḥanganyisa:



Mbalo ya u andisa:

Zwigwada 5 zwa 10



Mbalo ya u ḥanganyisa:



Mbalo ya u andisa:

Kovhani zwivhaleli zwa 24 nga 4



Mbalo ya u ḥusa:



Mbalo ya mukovhelo (mukovho):

Kovhani zwivhaleli zwa 25 nga 5



Mbalo ya u ḥusa:



Mbalo ya mukovhelo (mukovho):



Rekanyani.

Zwigwada 2 zwa 11 zwigwada 3 zwa 10

Zwigwada 4 zwa 4 zwigwada 2 zwa 25

Kovhani 20 nga 2 Kovhani 27 nga 3

Kovhani 50 nga 5 Kovhani 28 nga 2



Teacher:
Sign:
Date:



Uingakavhili

60


Themo ya 2




U vhea nga zwigwada na u kovhekana hafhuhafhu

Hu na zwibuloko zwingana tshitendeledzeni tshiñwe na tshiñwe? Zwi kovhelani vhana nga ndila i no lingana.

Dethi:




Ndi zwivhaleli zwingana zwi re kha tshitengeledzi tshiñwe na tshiñwe?



Gerani zwivhumbeo zwi tshi bva kha Tshigeriwa tsha 4 ni tshi nambatedze kha tshibuloko tshone.





Shumisani zwivhumbeo zwi no bva kha Tshigeriwa tsha 4. (Khethekanyo ya Bammbiri
la u shumela la 60)

thiraiengele



zwickwea



Kovhelani vhana mitshelo. U oleni.



maswiri



Mulalo na Belinda vha kovhana malegere a 12 a tshi lingana.
Muñwe na muñwe o wana malegere mangana?



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18




19

20


Dethi:


U vhea nga zwigwada na u kovhana


Ndi vhulungu vhungana he na vhala kha tshitendeledzi tshiñwe na tshiñwe.
Vhu kovheni kha vhana.




Ndi vhulungu vhungana he na vhala kha tshitendeledzi tshiñwe na tshiñwe?











Gerani vhulungu u bva kha Tshigeñwa 4 (Khethekanyo ya Bammbiri la u shumela la 61) ni vhu nambatedze haf'ha. Vhalani malungu.

Vhulungu vhutswuku

Vhulungu ha lutombo

Vhulungu ha t̄ada



Vhulungu vhudala



Olani tshivhalo tsha vhulungu tshilingandho ንວານа muñwe na muñwe.



Kovhelani vhana vhulungu. Vhu oleni.



Busi na Zaheda vha kovhekana penisela dza 32 dza mivhala vha tshi lingana.
Muñwe na muñwe o wana penisela nngana?



Teacher:




Sign:

Date:



Dethi:












Dzihafu: 1 – 20



Ho itea mini kha maapula?




Kovhani mitshelo i re kha tsha monde kha manngi i re kha tsha ula. I oleni.







Olani mutalo ni tshi sumbedza hafu.




Hafu ya 4 ndi 2




Hafu ya 6 ndi




Hafu ya 8 ndi




Hafu ya 2 ndi




Hafu ya 10 ndi



Hafu ya 14 ndi




Hafu ya 20 ndi



Hafu ya 16 ndi



Hafu ya phuleithi iñwe na iñwe ya zwiliwa ndi mini?



Teacher:

Sign:
Date:



63

Themo ya 2




Dethi:














U kovhana 20 – 50



Ho itea mini kha vhulungu?




Kovhani vhulungu vhu re kha tsha monde kha manngi i re kha tsha uła. Vhu oleni.







Itani hafu nthihi nga muvhala muñwevho.




Hafu ya 20 ndi 10




Hafu ya 22 ndi




Hafu ya 28 ndi




Hafu ya 26 ndi




Hafu ya 40 ndi



Hafu ya 44 ndi





Hafu ya 46 ndi



Hafu ya 50 ndi



Khałarani hafu ya daigireme iñwe na iñwe.



Teacher:


Sign:

Date:

b4

Theme ya 2

Data



Nanguludzani (vhelangani) mitshelo. Itani njolo yaqu inwi munye ya u sumbedzo kunanguludzele. Nwalani thanganyelo tshibogisini.

Ndo kuvhanganyu
mitshelo i no fana
fhethu hutihiki ndi tshi:
shumisa u nanguludza.



Olanji gira fuuya zwifanuyiso ya mitshelo ye na nanguludza.



Ndi mitshelo ifhio ire minzhiz?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

137

Teacher:
Sign:
Date:

Tshigeriwa I

Mabammbiri a u shemela a 10 na 40



Bammbiri la u shemela la 13

matshelonitsheloni

mathabama

masiari

vhusiku

vhusikusiku

matsheloni na
maṭavhelo



Tshigeriwa 2

Bammbiri la u shumela la 22

Zwiwo zwa divhazwakale

Duvha la Pfanelo
dza Vhathe

Duvha la
Vhupfumedzani

Duvha la Vhashumi


Duvha la Vhaswa

Duvha la Vhufa

Duvha la
Vhafumakadzi la
Lushaka

Duvha la
Mbopholowo

Zwiga zwa vhurereli



Tshibahai Tshiyuda Tshibuda Tshiislamu Tshikhriste Vhurereli Tshihindu
Tshiafrika




Cut-out 3

Worksheets 25 and 26





Cut-out 4

Worksheet 27



Worksheet 60



Worksheet 61

